

Mmofra Twerε Kronkron de reba

Okuani no ne Aba no



Ɔtwerefoo: Edward Hughes

Dee ɔyee mfonini ahodoɔ: M. Maillot; Lazarus
Alastair Paterson

Osamufoo: E. Frischbutter; Sarah S.

Nkyereaseeni: Kwasi Adomako

Dee ɔtotoo ho nneema: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.

Tumi krataa: Se wonton nko ara dee a, wowo ho kwan se
wotwe anaase wotintim saa ayeesem yi bi.

Da bi Yesu kyerekyeree wo
tadee no ho. Nkurofoɔ pii
betwa hyiaam se wɔrebetie
no. Eɔom no yee kese.

Edeɛn na Yesu beye?



Ohunuu se kodoo bi si ben no no,
Yesu kotenaa mu. Seesei dec na
ohunu nkurofoos no na won nso
hunu no sane te dec Oreka.



3

Yesu firii aseɛ buu won
be - abasem a efa daa daa
nneema ho, a ekyerɛkyerɛɛ
biribi faa Onyankopɔn ho
kyerɛ nkurofoos no.



4

“Okuani bi koguu aba wo n’afuo mu.” Na
Yesu abasem te se mfonin a nsem ka ho
na mmom enye dec woadoro.



5

Na nkurofoos no tumi hunu Okuani no wo
won ani so se oreye adwuma – na
woahunu saa mperɛ bebreɛ.



6

Aba a wɔagu no bi koguu
kwan nkyɛn. Ntɛm ara!
Nnomaa de ahoohare sii
fam bediisɛ.




7

Aba no bi koguu afuo no mu beaɛɛ
a aboo wo. Ntɛm a na enyinyini yeɛ
aduadeɛ afɛɛfɛ. Ankyɛ na owia a
ano yeɛ den ma wɔwuwuie esiane
se won nhini antumi
anwura anwea
kumaa no mu.



8

Aba no bi nso kɔguu nkasɛɛ mu. Antumi anso aba. Nkasɛɛ no twaa aduadeɛ ketewa yi ho hyiaɛɛ, a ɛsii no owia ne nsuo a anka ɔbɛhia kwan.




9

Aba no nkaɛɛ no kɔguu asase pa so. Bere kɔɔ anim no, ɛnyinii frɔmfrɔm soo aba afoforo bebree. Ɛbɛyɛ sɛ okuani no ani gyeeɛ pa ara.



10

Abasɛm no wieeɛ no, asuafoɔ no baa Yesu nkyɛn. Wɔbisaa sɛ, “Adeɛ na wokyerɛkyerɛ wɔ abɛbuo mu yi?”



11

Yesu kaa sɛ abasɛm boa ma sɛ nkurofoɔ do Onyankopɔn ampa a, wote no ase. Nkurofoɔ a wonno Onyankopɔn no ntumi nte abɛbuo ase.



12

Yesu kyerekyerɛ abasɛm no mu. Ɔkaa sɛ aba no ye Onyankopɔn asɛm. Aba a ɛkɔguu nkwan kyɛn no te sɛ obi a ɔte



nanso ɔnte Onyankopɔn asɛm ase.


13

Nnipa binom gye Onyankopɔn asɛm ntem. Wote sɛ aba a ɛkɔguu nkasɛɛ mu no. Nanso sɛ obi twetwee won anaa ɔma nneɛma mu ye den ma won ɛsiane sɛ wɔdo Onyankopɔn nti a, na awerɛhosɛm asi.



14

Nkurofoɔ korɔ yi a wɔde anigyeɛ firii aseɛ dii Yesu akyi no sanee wɔn akyi na wɔgyaɛe Onyankopɔn asem tie. Wɔmpɛ sɛ wɔtua ɛka a ɛda ho ma wɔn a wɔbedi Onyankopɔn akyi no. Ɛye awerɔhosɛm pa ara sɛ wɔbɛpɛ sɛ wɔbɛso wɔn nnamfonom ani sene sɛ wɔbɛso Onyankopɔn ani.



15

Nkasɛɛ a ɛwɔ abɛbuo yi mu no te sɛ ewiase yi mu haw ahodoɔ ne ɔdo a yede do sika a ahyc nkurofoɔ abrabo ma. Wɔn ani abere rehwehwɛ sɛ wɔbɛnya sika bebree ne nneɛma aforɔ na wei ma wɔyi Onyankopɔn firi wɔ abrabo mu.



16

Nanso aba a ɛguu asase pa so na ɛma wɔnyaa otwa papa no te sɛ Onyankopɔn asem rebɔ awura akoma mu na ɛresesa nkurofoɔ abrabo. Saa nkurofoɔ yi sore Onyankopɔn na wɔde nidie ma no.



17

Na ɛdoɔ no mpe sɛ wɔbɛko. Pii no ara pɛɛ sɛ wɔdi Onyankopɔn akyi na wɔaso N'ani. Yesu abɛbuo no boa ma wɔtee sɛdeɛ wɔbɛtumi atie Onyankopɔn no ase.



18

Okuani no ne Aba no


Ayɛsɛm a ɛfiri Onyankopɔn asem,
Twerɛ Kronkron no mu,

wɔ

Mateo 13

"Wo nsem ano ma hann."
Nwom 119:130

19



43



60

20

Saa Twerɛ Kronkron mu ayɛsɛm yi kasa fa yɛn Nyankopɔn
Nwanwafoɔ a obɔɔ yɛn na ɔpɛ sɛ yɛhunu No no ho kyɛrɛ yɛn.

Onyankopɔn nim sɛ yɛayɛ nneɛma bone pii, deɛ Ɔfrɛ no bone no.
Bone ho asotwɛɛ ne owuo nanso Onyankopɔn do wo pa ara nti
Ɔsomaɛ ne Ba Barima koro, Yesu ma no bɛwuu wo asennua no
so gyee wo bone ho asotwɛɛ. Ɛna Yesu sore bɛyɛɛ Ɔteasefoɔ bio
bɛsɛne kɔɔ Ɔsoro Ahɛman mu! Sɛ wogyɛ Yesu di na wosrɛ no sɛ
Ɔmfa wo bone nkyɛ wo a, Ɔbɛyɛ. Afei Ɔbɛba abɛtɛna wo mu ama
wo ne No atɛna afeɔɔ.

Sɛ wogyɛ di sɛ yɛi ne nokorɛ no a, ka yɛi kyɛrɛ Onyankopɔn:
Me Dofo Yesu, Megyɛ di sɛ woyɛ Onyankopɔn, na wobɛyɛɛ onipa
wuu me bone ho, na seesei Woda so tɛ ase. Mesrɛ Wo bra
m'abrabo mu na fa me bone kyc me, sɛdɛɛ ɛbɛyɛ a mɛnya ɔbra
foforo seesei, na da koro bi me ne Wo ako afeɔɔ. Boa me na
menyɛ setie mma Wo na mentɛna ase mma Wo sɛ Wo ba. Amen.

Kenkan Twerɛ Kronkron no na wo ne Onyankopɔn nni
nkɔmmɔ da biara! Yohane 3:16